

## LOS HILHS DE LA MONTANHA (Béarn)

Lo rei de las espanhas  
Castille e d'Aragon  
N'ei james eth qui prengo  
Libres, libres montanhas  
Vos qui ets per l'ariu-tort  
De l'omi libre lo port, libre lo port.

Corona de Navara  
Despuish la vath d'Aussau  
Qu'ei ta jo lo beth casau,  
L'aguilha au ceu que bara  
Atau lo men saunei  
Uros que'm he com un rei, tau com un rei.

L'esquera d'Aricada,  
Qui tringla enta l'aunor,  
Dinc a dèra deu Benon,  
Com hèra non i a nada  
Montanha qui'ns an dat  
La canta de libertat, de libertat.

Bruna, blonda o bien rossa,  
D'Aspa o de Varetoms  
Que voi entar mas amors,  
Gojata tota blossa  
De l'aire montanhau  
Lo men cor tan que la vou, tan que la vou.

Ta que hasquiem plantanhats  
Com n'em de gabislats,  
E dab los oeilhs estinglats,  
Qu'em hilhs de la montanha  
La reça deu somiu  
Non cambièram pas perdiu, jamès perdiu !!!

## PHONETIQUE :

Lou rei de las espagnos  
Cas-tille é d'Aragoun  
N'é yamé èt qui(n) prengo  
Librèς, librèς mountagnos  
Vous quièts per l'ariou-tort  
Dé l'omi libré lou port, libré lou port.

Cou-ro-no dé Navaro  
Dès-puch la vath d'Aoussaou  
Qué ta yo lou beth cazaou,  
L'agui-laou céou que baro  
A-taou lou men saounei  
Ur-os que'm hé comm un(e) rei,  
taou comm un(e) rei.

L'es-qué-ro d'Aricado,  
Qué-tringl' enta l'aounor,  
Dinc a dèra do Benoun,  
Cou-mhèro noun i a nado  
Mountagno qui'ns a dat  
La canto de liberta(t), de liberta(t).

Bruno, blond' o bien rosso,  
D'Asp'o dé Varétouns  
Que voi enta mas amours,  
Goyato touto blosso  
De l'aïré mountagnaou  
Lou men cor tan que la vou,  
tan que la vou.

Ta qué hasquiem plantagnos  
Comm n'em de gabislats,  
E dab lous oueys estinglats,  
Qu'em hilh(s) de la montagno  
La raço doun soumiou  
Non cambièram pas perdiu,  
yamès perdiou !!!